

UJEDINJENE  
NACIJE



Medunarodni sud za krivično  
gonjenje osoba odgovornih za  
teška kršenja međunarodnog  
humanitarnog prava počinjena  
na teritoriji bivše Jugoslavije  
od 1991. godine

Predmet br. IT-95-5/18-T  
Datum: 2. juli 2010.  
Original: engleski

**PRED PRETRESNIM VIJEĆEM**

**U sastavu:** **sudija O-Gon Kwon, predsjedavajući**  
**sudija Howard Morrison**  
**sudija Melville Baird**  
**sudija Flavia Lattanzi, rezervni sudija**

**Sekretar:** **g. John Hocking**

**Nalog od:** **2. jula 2010.**

**TUŽILAC**

**protiv**

**RADOVANA KARADŽIĆA**

**JAVNO**

**NALOG SEKRETARIJATU U VEZI SA ZAHTJEVOM OPTUŽENOG ZA  
POMOĆ VJEŠTAKA ODBRANE U SUDNICI**

**Tužilaštvo**

g. Alan Tieger  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

**Optuženi**

g. Radovan Karadžić

**Branilac u pripravnosti**

g. Richard Harvey

**OVO PRETRESNO VIJEĆE** Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

**IMAJUĆI U VIDU** da je 28. juna 2010. optuženi podnio zahtjev za dozvolu da njegov vještak za oružje, Zorica Subotić, bude prisutna u sudnici za vrijeme svjedočenja svjedoka tužilaštva Ekrema Suljevića (dalje u tekstu: Zahtjev),<sup>1</sup> u kojem tvrdi da će, uprkos tome što nije vještak, Ekrem Suljević svjedočiti o nizu tehničkih pitanja, uključujući pravac vatre i modifikovane avionske bombe, te da je prisustvo gđe Subotić neophodno kako bi optuženi mogao adekvatno unakrsno ispitati svjedoka;<sup>2</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da je 29. juna 2010. tužilaštvo dostavilo svoj odgovor u kojem je navelo da se ne protivi Zahtjevu u svjetlu činjenice da će se dijelovi iskaza Ekrema Suljevića odnositi na tehnička pitanja o balistici i eksplozivima;<sup>3</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da je 30. juna 2010. Vijeće odobrilo Zahtjev;<sup>4</sup>

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da optuženi, budući da Sekretarijat pokriva troškove odbrane optuženog, ne može platiti troškove putovanja gđe Subotić u Haag i njenog prisustva tokom postupku u sudnici;

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da je Služba za pravnu pomoć i pitanja pritvora Međunarodnog suda (dalje u tekstu: OLAD) utvrdila da prisustvo gđe Subotić u sudnici nije strogo dio njene uloge vještaka odbrane;<sup>5</sup>

Međutim, **UZIMAJUĆI U OBZIR** da će prisustvo gđe Subotić u sudnici za vrijeme svjedočenja Ekrema Suljevića pomoći i optuženom i Vijeću, posebno tako što će na taj način osigurati da optuženi efikasno i uspješno unakrsno ispita tog svjedoka;

---

<sup>1</sup> Zahtjev za pomoć vještaka odbrane u sudnici za svjedočenje Ekrema Suljevića, 28. juni 2010.

<sup>2</sup> Zahtjev, par. 2-3.

<sup>3</sup> Odgovor tužilaštva na Zahtjev optuženog za pomoć vještaka odbrane u sudnici za svjedočenje Ekrema Suljevića, 29. juni 2010.

<sup>4</sup> Pretres, T. 4402 (30. juni 2010.).

<sup>5</sup> Dopis OLAD-a pravnom savjetniku optuženog, g. Peteru Robinsonu, 8. juni 2010. V. i Dopis OLAD-a optuženom, 22. juli 2009.

**UZIMAJUĆI**, stoga, **U OBZIR** da je u interesu pravde da sekretar pribavi potrebna sredstva da obezbijedi da gđa Subotić bude u sudnici za vrijeme svjedočenja Ekrema Suljevića;

**UZIMAJUĆI**, nadalje, **U OBZIR** da, ako optuženi podnese dodatni zahtjev ili zahtjeve za pomoć određenog imenovanog vještaka odbrane za vrijeme svjedočenja nekog svjedoka kako bi mu pomogao u unakrsnom ispitivanju tog svjedoka i Vijeće odobri takav zahtjev ili zahtjeve, u interesu pravde je da sekretar pribavi potrebna sredstva kako bi obezbijedio da vješetak odbrane bude prisutan u sudnici za vrijeme svjedočenja tog svjedoka;

**NA OSNOVU** pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, **OVIM NALAŽE** da:

- a) sekretar pribavi potrebna sredstva kako bi obezbijedio da gđa Subotić bude prisutna u sudnici za vrijeme svjedočenja Ekrema Suljevića;
- b) ako Vijeće odobri neki budući zahtjev ili zahtjeve za prisustvo određenog imenovanog vještaka odbrane za vrijeme svjedočenja nekog svjedoka kako bi pomogao optuženom u unakrsnom ispitivanju tog svjedoka, sekretar će pribaviti potrebna sredstva kako bi obezbijedio da vješatak odbrane bude prisutan u sudnici za vrijeme svjedočenja tog svjedoka.

Sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan tekst na engleskom.

/potpis na originalu/  
sudija O-Gon Kwon,  
predsjedavajući

Dana 2. jula 2010.  
U Haagu,  
Nizozemska

**[pečat Međunarodnog suda]**